

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama u BiH, („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 13-1403-7 od 21.10.2019. god. i Okvirnog sporazuma br: 13-1403-9/19 od 06.10.2019.godine., ugovorne strane:

1. **KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO, ul. Aleja Bosne srebrene br.7., Sarajevo**, registrovan kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem UF/I-2260/97 od 15.08.1997.god. i Općinskog suda u Sarajevu Rješ. Br. 065-0-Reg-07-000174 od 25.06.2007.god., identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa VD Direktorica Mr. Edisa Kanlić (u daljem tekstu: Ugovorni organ)  
i
2. **„VINOJUG“ d.o.o. iz Sarajeva**, ul. Igmanska br. 2-4 ., registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem 065-0-Reg-12-003675 od 20.11.2012., (matični broj subjekta upisa: 65-01-1004-12, stari broj: 1-15532), identifikacijski broj j4200368260006 kod Porezne uprave Novo Sarajevo porezni broj: 01700077, identifikacijski broj obveznika PDV 200368260006, zastupa Elvira Resić u svojstu Direktorice (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 06.11.2019.godine, u Sarajevu, zaključuju:

## UGOVOR O NABAVCI MLIJEKA I MLIJEČNIH PRERAĐEVINA

### Član 1.

Dobavljač se obavezuje da će Ugovornog organa kontinuirano snadbijevati **mlijekom i mliječnim proizvodima**, u skladu sa potrebama iskazanim u Specifikaciji i zahtjevima iz Tenderske dokumentacije broj: 13-1403-1/19. od 27.09.2019. godine, te uvjetima preciziranim Ponudom Dobavljača od 17.10.2019.godine, a sve u skladu sa potrebama Ugovornog organa.

### Član 2.

Ukupna maksimalna vrijednost ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **87.756,00 KM** odnosno sa uključenim PDV-om iznosi **102.674,52 KM**.

Maksimalna vrijednost ovog Ugovora bazirana je na maksimalnoj okvirnoj godišnjoj količini mlijeka i mliječnih proizvoda, koja se planira nabaviti u ugovorenom periodu.

Ukupna količina i ukupna vrijednost ugovora za ugovoreni period se ne može precizno utvrditi i planirati i zavisi od nastalih potreba Ugovornog organa u toku ugovorenog perioda.

Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke prema tenderskoj Specifikaciji i svojim potrebama.

### Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se u periodu važenja ovog Ugovora, jedinične cijene robe precizirane u Ponudi Dobavljača, neće mijenjati.

U slučaju značajnijih promjena na tržištu, koje utiču na cijene robe koja je predmet nabavke, što podrazumijeva više ili niže cijene u odnosu na cijene precizirane Ponudom dobavljača, ugovorne strane zadržavaju pravo da pismenom obaviješću otkazu ovaj Ugovor i Okvirni sporazum.

#### Član 4.

Dobavljač garantuje Ugovornom organu da u poslovanju sa hranom provodi redovan sistem kontrole sigurnosti hrane prema načelima HACCP-a, odredbama Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“ br. 50/04), odredbama Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“ br. 4/13) i Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH“ br. 103/12 i 28/14), da ispunjavanju propisane zdravstvene uvjete za objekat, opremu i vozila namijenjena za proizvodnju i distribuciju mesnih preradevina u skladu sa Pravilnikom o higijeni hrane, te da vrši redovnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekata, opreme i vozila ponuđača.

Dobavljač garantuje zdravstvenu ispravnost isporučenog mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i odgovarajući kvalitet propisan Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH“ br. 103/12 i 28/14).

#### Član 5.

Ugovorne strane su saglasne u pogledu uvjeta koje Dobavljač mora poštovati prilikom isporuke robe:

- a) Dokumentacija – Svaka osoba koja sudjeluje u istovaru mlijeka i mliječnih proizvoda mora kod sebe imati sanitarnu knjižicu koju na traženje odgovorne osobe za prijem robe, mora dati na uvid;
- b) Prevozna sredstva – Vozilo kojim se vrši prevoz i isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda mora udovoljavati propisanim higijensko-sanitarnim uslovima, mora se vršiti redovna dezinfekcija, mora biti uvijek čisto;
- c) Hrana koja je predmet nabavke – Hrana mora biti u propisanoj i adekvatnoj namjenskoj ambalaži (transportnoj i pojedinačnoj). Transportna ambalaža mora uvijek biti čista. Deklaracija mora biti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH. Ukoliko postoji kategorizacija i/ili klasa proizvoda iz predmetne nabavke prema kvaliteti, ista mora biti naznačena na deklaraciji.

#### Član 6.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju isporuke robe neodgovarajućeg kvaliteta ili neodgovarajuće količine ili u higijenski neurednim vozilima ili ambalaži (transportnoj i pojedinačnoj), izvrši povrat iste i da zahtijeva isporuku odgovarajuće robe po kvalitetu ili količini, odnosno isporuku u higijenski urednim vozilima ili ambalaži.

U slučaju povrata robe od strane Ugovornog organa zbog razloga navedenih u stavu 1. ovog člana, Dobavljač se obavezuje da će najkasnije u roku od 1 sata otkloniti razloge zbog kojih je izvršen povrat robe i isporučiti potrebnu robu.

U slučaju ponavljanja situacija iz stava 1. ovog člana, Ugovorni organ zadržava pravo da ovaj Ugovor raskine, uz prethodno pismeno upozorenje Dobavljaču na mogućnost raskida ugovora uz navedenje razloga za raskid.

#### Član 7.

Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu isporučivati kontinuirano, na osnovu pojedinačnih narudžbi, u skladu sa nastalim potrebama Ugovornog organa.

Ugovorne strane su saglasne da se narudžba robe koja je predmet Ugovora, vrši u dogovoru sa višim referentom za nabavku i skladištenje, i to radnim danima od ponedjeljka do petka, do 10:00 sati ujutro, na osnovu pismene narudžbenice koja će se dostavljati dobavljaču prije isporuke robe, uz obavezne podatke o količini i vrsti robe.

Ugovorne strane su saglasne da se za slučaj hitne potrebe narudžba robe vrši prema potrebama Ugovornog organa radnim danima od ponedjeljka do petka, na osnovu pismene narudžbenice koja će se dostavljati dobavljaču prije isporuke robe, najdalje do 10:00 sati ujutro, uz obavezne podatke o količini i vrsti robe.

Dobavljač garantuje isporuku robe najkasnije u roku od 1 (jedan) dana od dana prijema narudžbe, i to do 10:00 sati ujutro, a za slučaj hitne potrebe najkasnije naredni dan po prijemu narudžbe, do 10:00 sati ujutro.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač isporuku robe vrši vlastitim vozilima, na adresu Ugovornog organa, ulica Aleja Bosne srebrene br.7., te da se prilikom isporuke i prijema robe izvrši zajednički pregled robe.

#### Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač fakture za plaćanje ispostavlja do 30-og u mjesecu za svu robu isporučenu u toku mjeseca, a na osnovu otpremnih dokumenata (otpremnica) potvrđenih od strane Ugovornog organa da je roba preuzeta.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje za isporučenu robu vršiti u roku od 60 dana po prijemu fakture, na transakcijski račun Dobavljača broj 160200000452237 otvoren kod Vakufske banke d.d. Sarajevo.

Plaćanje robe po ovom Ugovoru vršit će se u konvertibilnim markama.

Za svako kašnjenje u plaćanju Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljaču pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene, plati zakonske kamate za kašnjenje, u visini stope zatezne kamate propisane zakonom.

Ukoliko Ugovorni organ zakasni sa plaćanjem, Dobavljač ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u iznosu 100,00 KM.

#### Član 9.

Ukoliko Dobavljač zakasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, dužan je platiti Ugovornom organu, za svaki dan zakašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza, ugovornu kaznu u iznosu od 2% od vrijednosti konkretne nabavke sa kojom se zakasnilo.

Ugovorne strane su saglasne da je za slučaj neizvršenja ugovorenih obaveza Dobavljač dužan platiti Ugovornom organu ugovornu kaznu u iznosu od 5% od vrijednosti konkretne nabavke koja nije izvršena.

Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljača odmah obavijesti o svakom neizvršenju ili kašnjenju u izvršenju ugovorenih obaveza, na osnovu koje je Dobavljač obavezan umanjiti iznos fakture za plaćanje u skladu stavom 1. i 2. ovog člana.

Pored prava iz stava 1. i stava 2. ovog člana, Ugovorni organ ima pravo naknade štete, ako je ista prouzrokovana ovim neizvršenjem ili zakašnjenjem.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju ponovljenog kašnjenja ili neizvršenja ugovorenih obaveza ovaj Ugovor raskine.

#### Član 10.

Svi uslovi iz tenderske dokumentacije broj: 13-1403-1/19 od 27.09.2019.godine i ponude Dobavljača br. 17-10-1 od 17.10.2019.godine čine sastavni dio ovog Ugovora.

#### Član 11.

U svrhu izvršenja ovog Ugovora Dobavljač nema pravo zapošljavati lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili koja su učestvovala u svojstvu predsjednika ili člana komisije za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju istog.

#### Član 12.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja obadvije ugovorne strane.

Član 13.

Ugovorne strane se obavezuju na pridržavanje zakonskih propisa, čuvanja poslovne tajnosti i pridržavanja poslovnih običaja.

Član 14.

Ugovorne strane mogu ovaj Ugovor raskinuti i prije njegovog isteka, ukoliko se neka od ugovornih strana ne bude pridržavala njegovih odredaba, uz prethodno izmirenje svih obaveza nastalih po osnovu ovog Ugovora.

Član 15.

Otkazni rok po ovom Ugovoru je 30 dana, od dana prijema pismenog obavještenja o otkazu Ugovora, a po isteku ovog roka, Ugovor se smatra raskinutim.

Član 16.

Sve eventualne sporove koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 17.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

DOBAVLJAČ:

7000

Broj: 300-11/2019

Sarajevo, 07.11.2019

UGOVORNI ORGAN:

Broj: 13-1403-10/19

Sarajevo, 06.11.2019. godine



Izradila: Mustafić Amra, stručni saradnik za javne nabavke

Kontrolisala: Karić Amra, šef Službe pravnih i opštih poslova